



DULA O TSEPAMISITSE MAHLO

MOSEBETSING NAKONG EA MEKETE EA SELEMO

Lelapa la hao, metswalle ea hao le basebetsi-mmoho le oena ba itshetlehile ka oena hore o tsepamisitse mahlo dinthong tse nepahetseng ho etsa bonnete ba hore o kgutlela lapeng o bolokehile letsatsi le leng le le leng le.

Beha polokeho kapele e le hore nako ena ea mekete ea selemo e ka ba nako ea thabo le lelapa la hao le metswalle e seng nako ea dillo le meokgo.

Ha o ntse o le mosebetsing, hopola sena:

Dula o tsepamisitse mahlo o bile o falimehile

Se ke oa nka dikgaoletso

Tlaleha dintho dife kapa dife tse kotsi bophelong le polokehong tseo o tshwenyehileng ka tsona ka ho bolella suphavaesa oa lona

O na le tokelo ea tloha mosebetsing o kotsi le dibakeng tse kotsi tsa mosebetsi



E mong le e mong o ikarabella ka bophelo le polokeho.